

Generau d'Aran
Departament de Joventut



Conselh



ERA PRUMÈRA REVISTA ENTAT
JOEN DERA Val d'ARAN

NUMERÒ 7 • JUNY de 2004

2

Editoriau**eth Consellh
informe**

3

4

**Entrevistant a
joenes****An Frederic Mistral**

5

6

**Auem parlat
tamb...****VII Jornades
universitàries**

8

Joen tamb Salut

9

Guider-T!**Que penses sus...****I Torneig d'Ostiú
fótbol a cinc**

10

11

Agenda**Director**
Alex Moga**Redactora**
Patricia Gálvez**Collaboracions:**
Mossos d'Esquadra
Victor González Fernández**Dessenh e maquetacion**
Alèxia Grustan**D.L.:**
1286-2002**Ua publicacion de:**

Joen@, participe

Òla a totes e a toti,

Coma podetz veir, auem tornat damb era revista Joen@ e ei a tota marcha!

Liegetz-la, gauditz-la, e sustot hètz-la vòsta pr'amor que cada dia mès, volem que Joen@ reflectisque era joenessa deth país. Per aguest motiu mos auem proposat un gran objectiu: qu'era revista sigue dubèrta a toti e a tot çò que voletz díder. Òc, volem que mos escriues, expliques, hèques fotos... perqué atau toti poguen saber qu'ei çò que pense era joenessa.

Atau donques, auem nauetats. En aguest número començam es entrevistes ath joen deth país. A on s'explique qué estudien, qué pensen, e en qué vòlen trabalhar es vòsti companhs. Se voletz participar ena entrevista deth següent número sonque cau que vos metatz en contacte damb nosati. Tanben aufrim ua enquèsta que poderatz contestar per mail e que cada edicion dera revista porposarà ua pregunta e publicarà es dades recuelhudes de totes es respòstes que mos auetz dat dera enquèsta anteriora.

Per suposat, se voletz enviar un escrit, o diboish, o fotografia que creigatz qu'ei interessant mos semblarà fantastic.

Tot aquerò pr'amor qu'aguesta revista ei vòsta e sonque vòsta, e per açò cau que digatz çò que pensatz- Vos daurim es pòrties!!!!

Tanben èm encantats de veir-vos ena oficina de Joenessa e vos animam a que vos passetz e preguntetz, e se sonque voletz escorumflar entre totes es informacions qu'auem (estudis, auberges, trabalh, viatgetèca, abitatge, etc) seratz benvenguts.

Joen@ ei ua revista hèta per e tath joen dera Val d'Aran.

Patrícia Gálvez

Orientadora juvenila
deth Departament de Joenessa
deth Consell Generau d'Aran

Oficina de Joenessa

Baishi Palai de Gèu

Telf: 973 64 06 25 / Fax: 973 64 17 69 (joenessa@aran.org)

Eth Conselh Generau informe ...

des Bases específiques reguladores entar autrejament de subvencions

Bases específiques reguladores dera convocatòria entar autrejament de subvencions deth Conselh Generau d'Aran entar exercici 2004.-

1.- Objècte dera convocatòria:

Er objècte dera convocatòria ei era concession d'ajuts entà subvencionar es despenes derivades dera organizacion d'actes e activitats relacionades damb er espòrt, musica, cultura, joenessa, servicis sociaus, miei ambient e ramaderia, proteccion civil, promocion ath traballh, ensenhamant e turisme cossent damb çò que dispause er article 6 dera Ordenança reguladora d'Autrejament de Subvencions e Convènis deth Conselh Generau d'Aran (BOP num 126, d'11 d'octobre de 2003), que s'amien a tèrme pendent tot er exercici 2004.

Serà d'aplicacion eth Decrèt 179/1995, de 13 de junh, peth quau s'apròve eth Reglament d'Òbres e Servicis des Ens Locaus, era Lei 38/2003, de 17 de noveme, Generau de Subvencions, era Ordenança reguladora d'Autrejament de Subvencions e Convènis deth Conselh Generau d'Aran mès ensús nomenclada, e en tot çò non previst especificament seràn d'aplicacion es Bases d'Execucion deth pressupòst generau deth Conselh Generau d'Aran entar exercici 2004, atau coma era normativa legau vigenta que sigue d'aplicacion.

3.- Quantitat e aplicacion pressupostària:

Es quantitats des subvencions que s'autregen enes diuères matèries se determinaran en foncion dera finalitat entara quau se solliciten e anaràn a cargue des diferentes partides afectades en pressupòst generau deth Conselh Generau d'Aran, en non poder excedir des quantitats assignades per aguest concepte enes partides pressupostàries correspondentes.

Es activitats subvencionades s'auràn de realizar abantes deth 31 de desembre de 2004.

5.- Persones destinatàries des subvencions.

Poiràn optar as ajuts economics que regulen aguestes bases es entitats locaus existentes ena Val d'Aran, es entitats e associacions sense finalitat de lucre domiciliades ena Val d'Aran e es personnes fisiques en representacion pròpria o d'un grop de personnes, per iniciativa de caractèr esporadic sense finalitat de lucre damb residéncia ena Val d'Aran e, excepcionaments, es personnes fisiques e juridiques domiciliades dehòra dera Val d'Aran que realizen activitats esporadicques ena Val d'Aran o dehòra d'era en favor dera promocion dera Val d'Aran.

6.- Comission d'Avaloracion.

Era Comission d'Avaloracion ei integrada peth sindic d'Aran o conselhèr/a en qui delegue, eth director executiu, eth cap deth Departament e eth/era conselhèr/a der Airau corresponent.

7.- Presentacion de sollicituds.

7.1. Eth tèrme de presentacion de sollicituds ei eth següent:

- Enquiath dia 30 d'abriu de 2004
- Enquiath dial 31 d'octubre de 2004

7.2. Es sollicituds e era rèsta de documentacion (article 10 des bases generaus) s'auràn de presentar en Registre Generau deth Conselh Generau d'Aran en orari de 08:00 a 15:00 ores, cossent damb eth modèu A de sollicitud de subvencions deth Conselh Generau d'Aran que serà a disposicion des sollicitants en madeish Registre, sense que, en cap de cas, s'admete d'auta forma de presentacion. Un còp registrades, serviràn de comprovant pes sollicitants.

8.- Autrejament de subvencions.

8.1. Era Comission d'Avaloracion a d'elaborar ua prepausa d'autrejament des ajuts, cossent damb es critèris a qué hè referéncia er article 12 des bases generaus, que s'a de lheuar ath Conselh de Govern deth Conselh Generau d'Aran entara sua resolucion en tèrme maxim de tres mesi des dera data d'acabament deth tèrme de presentacion de sollicituds. Transcorrut aguest tèrme sense que s'agen notificat eth són autrejament, s'entenerà qu'es sollicituds an estat desestimades.

8.2. Er acòrd e era notificacion dera autrejament non dan cap de dret ath pagament immediat dera subvencion, pr'amor qu'aguest se harà cossent damb era disponibilitat dera Tresaureria deth Conselh e er orde de prelacion de pagaments estableidi enes Bases d'execucion deth pressupòst generau deth Conselh entar exercici 2004.

9.- Abast des ajuts.

Er autrejament dera ajut non da dret ara sua prorròga o renauida mès enlà deth tèrme fixat en aguestes bases. Er autrejament dera ajut non implique de cap manera er establiment d'ua relacion administrativa o laborau entre era persona fisica o juridica que recep er ajut e eth Conselh Generau d'Aran.

10.- Regulacion supletòria.

En tot aquerò non previst en aguesta convocatòria de manera expressa, serà d'aplicacion eth regim que contien es bases generaus reguladores dera autrejament de subvencions d'aguest Conselh Generau d'Aran.

BUTLETIN LABORAU E ACADEMIC

Entrevistant a joeni.

En aguest número auem parlat damb **Esther Palomar Domingo e Ana Belén Fernández Gulías**. Dues joenes de 24 e 22 ans qu'estúdien Magistèri d'Educacion Infantila ena Universitat de Lhèida.

P- Òla. Bona tarde
E e AB- Bona tarde

P- Estudiatz Magistèri, mès en quin cors?

E- Jo sò en 2n.

AB- E jo en 1r.

P- Podetz explicar un shinhau qu'ei aquerò d'Educacion Infantila? Quina diferencia i a damb magistèri?

E- Òc, son diferentes especialitats. Era nòsta, Educacion Infantila, ei adreçada tà mainatges de 0 a 6 ans. E i a tanben es especialitats de musicau, lengües estrangères, educación física, etc.

AB- E Magistèri d'Educacion preimària qu'ei era mestra generau de 6 a 12 ans.

P- Fòrça interessant, e vosati de quini estudis vietz?
E- Jo de Cicle Formatiu de Grad Superior d'Educacion Infantila.

AB- De CFGS d'Animacion socioculturau

P- Se vietz dera Formación Professionau entratz per nòta mieja deth cicle. Com entrèretz donques?

AB- Metí es dues nòtes: era mieja deth CFGS e era selectivitat (jo auia hèt Bachelerat e dempus eth Cicle Formatiu).

E- Jo tanben, volia estudiar Magistèri Especialitat de Lengua Estrangèra, mès ère eth prumèr an que s'impartie en francs e èrem fòrça pòcs e s'annullec. E me matriculè en CFGS d'Educacion Infantil pr'amor que auia clar que volia hèr bera causa relacionada damb era ensenhança.

P- Tornant tás vostí estudis... guaire ans dure?
E- Son 3 e ei ua diplomatura.

P- Auetz plans de futur, voletz estudiar quauquarren mès?

AB- È intencions de hèr psicopedagogia. Mès d'aciu a dus ans ja ac veiram

E- Non, jo voi començar a trabalhar e se non trapi arren pogui hèr un màster. Bèra causa relacionada damb psicomotricitat. È 24 ans e voi començar a entrar en mercat de travalh, emancipar-me... ath delà auria d'anar tà Barcelona...

P- Com auetz escuelhut era Universitat de Lhèida?

E- Proximitat

AB- Òc, s'aussen hèt psicología en Lhèida, ara estudiaria aquerò. Mès ara que sò ena carrerà de Magistèri m'agrade

mès de çò que pensè en un prumèr moment. Ei coma se de còp ac descubrissa.

E- Jo tanben escuelhí a traüers dera aufèrta formativa.

P- E quines son es assignatures mès importantes? Es que un mestre/a a de dominar.

E- Didáctica generau ei era mès importanta. Tracte dera elaboración deth curriculum, coma dar classe e programar-la.

AB- Sò d'acòrd. Mès encara sonque è hèt es de prumèr.

P- E quines vos agraden mès?

AB- M'agraden Bases Psicopedagogiques o Psicología Evolutiva.

E- Educacion musicau. Pèrdes era vergonha e aprenes cançons.

P- Sus era vòsta carrerà, credetz que se da de forma practica o teorica.

AB- Cregui qu'acò depen de cada profesor, de com ac plantege.

E- Tot ei plan teoric. E dempus as d'èster tu madeisha era que t'espaviles.

P- E quines son es gessudes professionaus?

E- Bibliotèques, ludotèques, guarderies e escoles.

P- Poderatz auer un bon futur professionau? Coma se vos plantege?

E- Jo demori qu'age gessudes. Aciu i a mès natalitat qu'en d'autes poblacions e aquerò se nòte en nòste travalh.

AB- Ath delà, aciu cada còp i a mès gent que vien de d'auti lòcs e an ua familia.

P- Fòrça gràcies per tot e èm encantats de que mos ajatz explicat un shinhau es vòsti estudis e eth vòste travalh.

E- Fòrça gràcies

AB- Adui.



AJUDES AR ESTUDI E ARA CULTURA

"AN FREDERIC MISTRAL"

BASES DETH CONCORS

Eth Grèmi d'Ostalaria dera Val d'Aran e era **Associacion Culturau Vivéncia Aranesa** convòquen "Sèt ajudes ar estudi e ara cultura" nomenades "An Frederic Mistral", pr'amor dera celebracion, enguan, des 100 ans dera concession deth Prèmi Nobèl ar escrivian occitan Frederic Mistral.

Aguestes "Ajudes An Frederic Mistral" son autrejades damb ua finalitat especifica:

-Sies "Ajudes ar estudi" tà subvencionar era matricula enes corsi d'ostiu des VII Jornades Occitanocatalanes 2004, que se celebraran ena Val d'Aran, entre es dies 19 e 23 de junhsega. Aguestes Jornades son organizades peth Consell Generau d'Aran, en encastre dera Universitat d'Osti dera Universitat de Lhèida, damb corsi susceptibles d'estar reconeishudi academicament coma crèdits de liura eleccio.

-Ua "Ajuda ara cultura gastronomica" tà subvencionar a un estudiant en trabalhs de recerca de receptes occitanes de doci, pòstres e *delicatessens*, entà dar supòrt ath "Talhèr de creacion" deth futur espectacle public de clausura der "An Frederic Mistral" que se celebrarà en Vielha eth própleu mes de deseme, en quau i aurà un "buffet" dubèrt a toti.

2.QUI PÒT PARTICIPAR-I?

Enes "Ajudes ar estudi" i poderàn participar estudiants de quinsevolh centre academic autant deth terridor occitan com de Catalunya, qu'agen formalizat era matriculat en un cors des VII Jornades Occitanocatalanes 2004.

Ena "Ajuda ara cultura gastronomica" i pòt participar quinsevolh persona interessada e damb experiéncia ena gastronomia occitana, sense limit d'edat e de procedéncia.

3.QUÉ CAU HÈR ENTÀ PARTICIPAR-I?

-Entà optar a cadua des Ajudes cau hèr arribar un curriculum vitae deth participant e ua justificacion des motius que botgen a participar ena convocatoria deth concors.

-Es escrits pòden enviar-se en quinsevolh varianta dialectau der occitan, atau com tanben en catalan, espanhòu o en francés.

-En cas des "Ajudes ar estudi" cau especificar

que s'a formalizat era matricula en un cors des VII Jornades Occitanocatalanes 2004.

-Eth tèrme de liurament dera documentacion ei eth dia 29 de junh entàs "Ajudes ar estudi" e eth dia 11 d'agost entara "Ajuda ara cultura gastronomica".

-Era documentacion s'a d'enviar via e-mail o opera pòsta tara **Associacion Culturau Vivéncia Aranesa**:

Carrer Pas d'Arrò 32, 5au. 1a. 25530 Vielha.

-Un madeish candidat pòt presentar-se simultanèament as dus tipes d'ajudes convocades, mès ac cau hèr damb ua documentacion completa diferente, e enviar aguesta per different e-mail o trametuda postau.

4.COM SE RESOLVERÀ ETH CONCORS?

-Enes "Ajudes ar estudi":

S'avalorarà eth camp des estudis corsadi e era sua relacion damb eth coneishement dera realitat aranesa e occitana.

A despit de que non i a cap de limitacion en çò que hè ath nivèu academic des participants, se priorizaràn es estudiants universitaris.

-Ena "Ajuda ara cultura gastronomica", se priorizaran es estudiants e professionaus de quinsevolh centre academic d'ostalaria e restauracion.

-Era resolucion deth concors serà decidida per ua comission designada pes dues entitats convocantes.

-Se harà publica era resolucion des "Ajudes ar estudi" eth dia 30 de junh e era resolucion dera "Ajuda ara cultura gastronomica" eth 12 d'agost d'enguan.

5.ES AJUDES

-Era borsa economica totau d'aguestes "Ajudes An Frederic Mistral" ei de 1000 €, en tot atribuïr-se, en concret, as participants:

Sies cents € en "Ajudes ar estudi", repartidi segontes besonhs de matricula deth cors escuelhut.

Dus cents € en "Ajuda ara cultura gastronomica".

CAMPANHA D'ESQUÍ ESCOLAR 2003-04

Enguan, e pr'amor der èxit d'est'an passat, era campanha d'esquí escolar ena quau i participèren es escolans de 2au cors de cicle superior s'a ampliat ath 1èr cors. Un totau de 96 escolans de cicle superior, ei a díder eth 80 %, an gaudit dera activitat en tot remerciar qu'ath torn d'ua quarantia se metien es esquís per prumèr viatge.

Totí es dimèrcles, des deth mes de gèr enquiath mes de març, se gessie de Vielha tambi dus autobusi entara ua de meddia e de dues a quate dera tarde es escolans recebien es classes des professors.

Coma nauetat subgeressenta s'aufric era possibilitat d'un grop de snowboard. Era mainadèra se despartic en 9 grops (A, B, C, D, E) segontes eth nivèu de cadun. Entad aço qu'ei as ores d'estudi des dimèrcles cau díder qu'èren recuperades dimars e dijaus de dotze a ua.

Aguesta activitat supause un gran esfòrç a toti es nivèus e volem arregraïr era sua collaboracion ath Conselh Generau d'Aran, ar Ajuntament de Vielha e Mijaran, a Baquéira Beret, a Era Escola, a Bodyesport, a Copos, a Cauba, a fòrça d'auti particulars e a toti es professors deth CEIP Garona que hèn possible amiar entà deuant aguesta activitat.



Eth dia 24 de març se celebrèc era Corsa, ara seguida adjunhem es resultats dera madeisha:

En mainatges

Nivèu A

- | | |
|------|-----------------|
| 1èr. | Adrian González |
| 2au. | Jonathan Casal |
| 3au. | Adrian Peco |

Nivèu B

- | | |
|------|---------------------|
| 1èr. | José Luis Rodríguez |
| 2au. | César Criado |
| 3au. | Iago Lema |

Nivèu C

- | | |
|------|--------------|
| 1èr. | Pol Lozano |
| 2au. | Jaume Rella |
| 3au. | David Alfaro |

Nivèu D

- | | |
|------|------------------|
| 1èr. | Carlos Dominguez |
| 2au. | Alvaro Ordóñez |
| 3au. | Joaquín Piris |

Nivèu E

- | | |
|------|------------------|
| 1èr. | Luis Gómez-Moran |
| 2au. | Laurenç Nart |
| 3au. | Ibon Cereza |

En mainades

Nivèu A

- | | |
|------|--------------------|
| 1èr. | Verónica Rodríguez |
| 2au. | Esther Girona |
| 3au. | Sheila Rodríguez |

Nivèu B

- | | |
|------|-----------------|
| 1èr. | Maria Barbeitos |
| 2au. | Beatriz Ariño |
| 3au. | Natalia Conde |

Nivèu C

- | | |
|------|----------------|
| 1èr. | Lara Baques |
| 2au. | Anna Cardona |
| 3au. | Lourdes Llonch |

Nivèu D

- | | |
|------|-----------------|
| 1èr. | Marta Faure |
| 2au. | Sonia Faure |
| 3au. | Andrea Maurelos |

Nivèu E

- | | |
|------|------------------|
| 1èr. | Maria Martinez |
| 2au. | Julia García |
| 3au. | Alejandra Escuin |

Escrit realizat peth C.E.I.P. Garona

Sra. Marta Rosàs, secretària generau de Joenessa

Sra. Marta Rosàs, era Val d'Aran gaudís d'ues peculiaritats culturals, lungüísticas, administratives e politiques deiferentes dera rèsta de Catalunya, basades ena Lei de Regim Especial dera Val d'Aran, aprovada en an 1991 peth Parlament de Catalunya. Quina consideracion enes ahèrs de politiques de joenessa li merite era Val d'Aran ath respècte? D'entrada, seram deth tot respectuosi tamb aguestes singularitats explicitament reconeishudes. D'autre biais, en àmbit dera joenessa partim dera idèa qu'entà portar a tèrme bones politiques de joenessa en quinsevolh endret, cau coneïsher prèviament quina ei era situacion e es besonhs tamb qué se trapen es joeni que i viuen. En aguest sentit, sò convençuda que qui melhor coneish era realitat juvenila aranesa ei eth Conselh Generau d'Aran e es madeishi municipis dera Val. Per aguest motiu, des dera Generalitat de Catalunya èm decidits a auer molt en compde era sua vision e a dar-les supòrt entà hér possible politiques de joenessa de proximitat as joeni.

Eth rang d'autonomia que possedís era Val d'Aran possibilite ad aguesta d'assumir competéncies en matèria de joenessa. No cre que serie bon entàs joeni aranesi eth hèt que poguessen gaudir des madeishi servicis qu'an es joeni de Barcelona e minimizar es problemes de desigualtat tamb qué se trapen actuauament? Tanben ajudarie a potenciar ua coesion social e un equilibri territoriau fòrça mès equitatiu.

Mès enllà qu'es joeni aranesi e es de Barcelona dispausen des madeishi servicis, cò què ei fondamentau ei que poguen compdar tamb es madeishes possibilitats entà definir eth sòn projècte de vida. Es servicis concrets tamb es quaus auràn de compdar entà h'c non an d'èster necessàriament es madeishi, senon que depeneràn dera especificitat dera situacion tamb qué se trapen. En tot cas, coma apuntaua anteriorament, entà que siguen eth maxim d'efectives es politiques de joenessa an d'èster propères as joeni, e entà hér-les possibles aufriram tota era nòsta collaboracion.

Publicament a manifestat, qu'es sòns èishi de trebalh prioritaris son era emancipacion e era participacion. Quines mesures a previst era secretaria generau de Joenessa entà erradicar es problemes d'accès ar abitatge per part des joeni?

D'entrada, multiplicaram per lèu cinc eth nombre de Bosses Joenes d'abitatge deth país (passaram des 15 actuaus a 70), adaptant-les en cada cas as besonhs territoriaus correspondents. Igualment, incrementaram era construccion de promocions publicaes de loguèr e de crompa entàs joeni, e impulsaram diuèrses modalitats de crèdits entara emancipacion (crèdits entà complementar era entrada deth 20% entara crompa d'abitatge e entara sua reabilitacion d'abitatges tant de loguèr coma de crompa). Tanben meteram en marcha d'autres formules imaginatives, coma era masoveria urbana o era convivència intergeneracionau entre joeni e gent grana.

Vosté, ei e a estat ua persona fòrça relacionada tamb eth moviment escolta de Catalunya. Cre reaument

qu'era participacion des joeni influís ena assompcion de valors sociaus e civics?

Ne sò plenament convençuda. Era relevància dera participacion des joeni ena construccion e er enfortiment deth modèl democratic catalan ei inquestionable. Aguesta participacion ei especiaument efectiva quan se hè traue deth hilat associatiu juvenil. Es associacions juvenils, sigue quin sigue eth sòn àmbit d'actuacion, pòden plantejar molt ben eth punt de vista des joeni, expressar es prepauses juveniles e participar constructivament ena definicion des politiques de joenessa. Malurossament, aguest hilat associatiu se trape en ua situacion delicada, pera quau causa des deth govèrn èm decidits a incrementar eth nòste supòrt, tant tecnic coma economic.

A viatges parlar de participacion, ei parlar d'anar tà concerts musicaus, manifestacions, eca. Quina integralitat determine eth hèt de parlar de participacion?

Era participacion ei era melhor via entara creacion d'ua ciutadania implicada ena democràcia e ena vida publica.

Quan es joei participen tanben decidissen, hèt un exercici d'adopcion de responsabilitats, de vivència des drets e d'assompcion de déuers. Es joei an demostrat qu'an interès pes causes que succedissen ath sòn torn e pera societat dera quau formen part, e vòlen incidir dirèctament entà participar ena sua definicion.

Em en ua societat a on es joeni cada viatge son mès qualificats entath mercat laborau, en contraposicion, en Catalunya, es dus sectors qu'aglutinen mès trebalhadors e trebalhadores joenes son eth sector servicis e eth sector dera construccion. Cre qu'er actuau sistèma educatiu va direccionalat en madeish sentit qu'er economic?

Efectivament, es joeni catalans d'aúe son, tamb diferència, es melhors preparats dera istòria, autant aquerí que més dificultats se trapen entà incorporar-se en condicions ath mon laborau. En aqueth sentit, ua des prioritats deth nau Govèrn entà afavorir er accès des joeni ath mercat laborau ei era de melhorar era relacion qu'existeix entre era sua formacion e eth madeish mercat, incident, precisament, enes processi de transicion.

Un aspècte fòrça important ena societat actuau, ei qu'era imatge e er estereotip que s'a realizat des joeni. Er alcoòl e es drògues, an estat es dues consequencies principaus d'aguest concepte qu'a provocat qu'actuaument un joen non sigue enes madeishes condicions d'igualtat qu'era rèsta dera societat. Compartis aguest perspectiva? Pense trebalhar-i des dera sua vessant politica

Malerosament, a traue deths mieis de comunicacion s'a contribuis en gran mesura a projectar injustament ua imatge mès lèu negativa des joeni. Dera madeisha manèra que non mos recream en etiquetar d'auerò o d'acò as adults o ara gent grana, cau que deishem d'estigmatizar as joeni tamb uns o d'auti atributs. Des dera Secretaria Generau de Joenessa èm decidits a trebalhar entà invertir aguesta tendència.



VII JORNADES UNIVERSITÀRIES OCCITANOCATALANES

Un aute an tornen a èster aciu. Aguest an 2004, ena sua setau convocatòria s'an presentat naues activitats, corsi e seminaris que vau era pena non perder-se.

Es dies seràn deth 19 ath 23 de junhsèga e se celebraràn era majoria d'activitats organizades en Salardú, mès concrètament ena Escòla de Tecnics Val d'Aran ena Aubèrja Era Garona, a on s'impartisen toti es corsi. Laguens dera agenda de programacion i trapam un hilat d'actes: corsi, talhèrs, actuacions, conferéncies, exposicions e d'autes activitats a on notables personalitats politiques e intellectuaus catalanes e occitanes i seran presents.


Poderíem destacar era inauguracion des jornades que compde damb era preséncia deth Pl. Auble. Jordi Pujol (expresident dera Generalitat de Catalun9a).

Mès tanben i auràn serades de compdes en aranés ena Plaça dera Glèisa e en Salardú, un concèrt dera man de LOS TIRA-TAPS, un grop de musica occitana eth dia 23 de junhsèga tà 22:00 ores, e ua fira d'artesanía alimentària de productes occitanocatalans

Se çò que voletz ei minjar ben , aguesta ei ua importanta oportunitat pr'amor que deth 19 ath 25 poderatz gaudir damb era codina occitana enes restaurants aranesi.

Mès non poderam dider-les totes, n'i a fòrça!!! Se vòs

saber mès sus totes es activitats que s'an organizat sonque cau que te metes en contacte damb eth Conselh Generau d'Aran a on te daran eth tòn huelheton a on trataràs tota era informacion e era huelha d'inscripcion tás corsi o talhèrs.



Atau, volem que gaudisques de totes es possibilitats de cultura, aprenentatge, entreteniment, etc. qu'auràs apròp aguest mes de junhsèga.

"Joen tamb Salut": Campanha de Circolacion viària

Pendent es mesi de març e abriu, eth Departament de Joenessa deth Conselh Generau d'Aran damb era collaboracion des Mossos d'Esquadra e toti es collègis dera Val d'Aran, organizèc es jornades d'educacion e circulacion viària deth Plan Generau de Joenessa, laguens deth programa "Joen damb salut" tà mainatges e mainades de cicle miei e cicle superior d'educacion primària.

Aguesta campanha includic ua nauetat, a partir dera iniciativa deth CEIP Garona, damb era participacion en un concors internacionau.

Es jornades teoriques: "Era seguretat a pè depen de tu" s'an basat en tèmes relacionadi damb era conducta deth passant, adaptant-les as contestes en qué se trapen es mainatges d'aguestes edats: coma gèsser d'un autocar, autobús o coches, coma reaccionar en diuères circimstàncies, etc. En tot utilizar ua metodologia activa a trauèrs de debats e dialògs.

Es jornades practiques s'an impartit en un circuit

a on es alumnes an circulat damb bicicletes e karts motoritzats. Eth són objectiu ei que toti es alumnes agen un prumèr contacte damb es senhaus que trapen cada dia ena sua localitat e qu'experimenten era circulacion.



Segontes paraules deth coordinador deth Departament de Joenessa, "tostemp a estat e serà ua prioritat entath Conselh Generau realizar campanhes d'aguestes caracteristiques".

Guidar-T!

Guidar-T! ei era guida indispensable entà saber en tot moment quini son es sevics que pòs utizar sus toti es tèmes qu'interessen ath joen.

Aguesta guida qu' auràs enes tues mans en pòc temps, t' ajudarà a trapar qui pòt dar-te era informacion qu'as de besonh e tanben a on pòs trapar-la o a on trucar. Atau donques, damb ua guida soleta poderàs saber toti es servicis e programes ja qu' ei ua guida integrat.

Tà qué servís?

Servís tà informar-te de tot es servicis que pòs utilitzar e tà auer-la per s' en quinsevolh moment l'as de besonh per bera causa importanta qu' ages de hèr.

Coma la utilizes?

Sonque cau que cerques eth tòn servici (qu'as de besonh) laguens d'ua des tematiques qu'organizan era guida.

Com l'auem hèta?

Tà hèr-la mos auem metut en contacte damb toti es departaments e oficines deth Consell Generau d'Aran tà entrevistar-mos e que mos expliquesssen quini des sòns servicis pòden èster utilizadi pera gent joena. Eri mos an explicat qué hèn en aguesti moments e nosati ac auem ordenat en punts e per tematiques.

Tanben auem cercat es servicis dera Generalitat de Catalonha entà saber quini son es auti servicis

que vos poderien interessar. Tà hèr ua guida integrat a on pogues trapar tot çò que volgues.

De quini tèmes parle?

Es tèmes son diuèrsi, entà integrar tota era globalitat des servicis. Pòs trobar tematiques coma: trabalh, lotjament e abitatge, estudis, lésers, cultura, consum, viatges, mieu ambient, internacionau, ramaderia, agricultura....

A on la pòs trapar?

Se non as era tua guida pòs vier a trapar-la ena Oficina de Joenessa. Te la daram encantats! Av. Garona 33
Palai de Gèu. Baishi
973 64 06 25

E se non trapes çò que vòs?

Se vòs informacion sus un servici que non gesse ena guida, non te preocupes pr'amor que pòs vier a cercar quinsevolh tèma que t'interesse. Nosati te daram era respòsta e cercaram damb qui as de parlar e t'informaram.

Bères causes que gessen...

Se vòs bèri exemples de tèmes que gessen tà hèr-te'n ua idèa. Aciu les as: bèques e ajudes, informacion sus alotjamens d'estudiants: residéncias, pisi, assessorament professional, assessorament academic, correccions d'aranés, prèmis e concorsi, salut, informacions sexuaus, musèus, vacances, otels, camping, eca.

Que penses sus....

Qué penses sus era programacion dera TV actuaument?

- A) Non m'interesse
- B) M'agrade
- C) I a bères causes que m'agraden, mès d'auti programes aurien de cambiar.

Envia-mos era tua respòsta tath nòste mail: joenessa@aran.org

Se vòs, pòs deishar comentaris.

E publicaram es dades en pròpleu numero.

Lèr Torneig de fòtbol a cinc

CALENDARIO I TORNEG DE FÒTOL A CINC

Anada

Sala Polivalenta de Vielha	
1 ^a JORNADA	30-jun
ores Emparellaments	Result.
21 CAEI - ARTIES	
22 SABOREDO-MYM	
23 SALAZONES-MANDRÒNIUS	

Sala Polivalenta de Vielha	
4 ^a JORNADA	07-jul
ores Emparellaments	Result.
21 ARTIES-COPA	
22 MYM-UTE TUNEL	
23 MANDRÒNIUS-PLAS	

Sala Polivalenta de Vielha	
7 ^a JORNADA	14-jul
ores Emparellaments	Result.
21 ARTIES-CAEI	
22 TUNEL-MYM	
23 MANDRÒNIUS-SALAZONES	

Pista d'Escunhau	
10 ^a JORNADA	21-jul
ores Emparellaments	Result.
21 COPA-ARTIES	
22 UTE TUNEL-SABOREDO	
23 PLUS-MANDRÒNIUS	

Tornada

Sala Polivalenta de Vielha	
8 ^a JORNADA	15-jul
ores Emparellaments	Result.
21 COPA-MANCUVER	
22 UTE TUNEL-OSSI D'ARAN	
23 PLUS-MONTGARRI	

Pista d'Escunhau	
11 ^a JORNADA	22-jul
ores Emparellaments	Result.
21 COPA-CAEI	
22 UTE TUNEL-SABOREDO	
23 PLUS-SALAZONES	

Sala Polivalenta de Vielha	
9 ^a JORNADA	16-jul
ores Emparellaments	Result.
21 MANCUVER-CAEI	
22 OSS D'ARAN-SABOREDO	
23 MONTGARRI-SALAZONES	

Sala Polivalenta de Vielha	
2 ^a JORNADA	01-jul
ores Emparellaments	Result.
21 MANCUVER-COPA	
22 OSS D'ARAN-TUNEL	
23 MONTGARRI-PLUS	

Sala Polivalenta de Vielha	
5 ^a JORNADA	08-jul
ores Emparellaments	Result.
21 ARTIES-COPA	
22 SABOREDO-UTE TUNEL	
23 SALAZONES-PLUS	

Sala Polivalenta de Vielha	
6 ^a JORNADA	09-jul
ores Emparellaments	Result.
21 ARTIES-MANCUVER	
22 MYM-OSSI D'ARAN	
23 SALAZONES-MONTGARRI	

Sala Polivalenta de Vielha	
9 ^a JORNADA	16-jul
ores Emparellaments	Result.
21 MANCUVER-CAEI	
22 OSS D'ARAN-SABOREDO	
23 MONTGARRI-SALAZONES	

Sala Polivalenta de Vielha	
Semifinals	Result.
A Guanyador 1 - Guanyador 3	06/08 entas 21,00 ores
B Guanyador 2 - Guanyador 4	06/08 entas 22,00 ores
Final consolacion	
07/08 entas 21,00 ores	Sala Polivalenta de Vielha
FINAU TORNEG OSTIU	07/08 entas 22,00 ores
Sala Polivalenta de Vielha	

ARRIBE ER OSTIU!!!! AS FÒRÇA CAUSES TÀ HÈR... APROFITA!!!

Junh

- 7 de Junh CAMPEONAT MON TRIAL- ESPANHA/FRANÇA en Bossòst
17 de Junh DIA D'ARAN
23 de Junh HÈSTES DETH HUEC, Les
23 de Junh HÈSTA MAJOR DE SANT JOAN. CREMA DETH HARO e TARO, Les e Arties.
29 de Junh TROFÈU BTT- 5 PÒBLES NAUT ARAN Salardú
29 de Junh HÈSTA MAJOR DE SANT PÈRE Benós. Gessa. Escunhau

Junhsèga

Junhsèga e Agost TARDES DE GRESCA Arties, Vielha, Bossòst, Salardú, Les, Baquèira
(se vòs saber es següentes dates sonque cau que mos truques)

- 17 de Junhsèga DONACION DE SANG Vielha
18 de Junhsèga FIRA D'ARTESANIA ALIMENTÀRIA DE PRODUCTES OCCITANOCATALANS Vielha
18 de Junhsèga ALPIN RUNNING MEETING Val d'Aran
19/23 de Junhsèga JORNADES OCCITANOCATALANES Salardú
19 de Junhsèga CONCÈRT DE "LOU DALFIN" Vielha
20 de Junhsèga "TOUR DE FRANÇA" Val d'Aran
25 de Junhsèga CORSA "ARAN PER SA LENGUA" Val d'Aran
25 de Junhsèga HÈSTA MAJOR DE SANT JAIME Casau

Agost


- 1 d'Agost HÈSTA DE SANT FÈLIX Bagergue. Vilac
5 d'Agost HÈSTA MAJOR NÒSTA SRA. DES NHÈUS Betlan. Baqueira.
10 d'Agost HÈSTA MAJOR DE SANT LAURENÇ Mont
15 d'Agost HÈSTA MAJOR DE SANTA MARIA Bossòst. Vilamòs. Gausac
16 d'Agost HÈSTA MAJOR DE SANT RÒC Gausac. Vila. Bausen. Begòs. Garòs
28 d'Agost HÈSTA MAJOR DE ST. JULIAN Garòs
29 d'Agost HÈSTA MAJOR DE ST. JOAN BAPTISTA Arròs. Canejan. Arres de Jos

Seteme

- 5 de Seteme CORSA E CAMINADA DES 15 PÒBLES Val d'Aran
8 de Seteme HÈSTA MAJOR DE VIELHA Vielha
13 de Seteme "VUELTA CICLISTA ESPAÑA" etapa Val d'Aran

ARRIBE ER OSTIU!!!!

Tarja Joena



Eth "Carnet Jove"
entath joen dera
Val d'Aran



Dempús de tant de temps, ara
ei possible!!!

S'es un joen/joena
damb ganes;
Non ac dubtes!!!



Enes pròplèus mesi ena:

*Oficina de Joenessa deth
Conselh Generau d'Aran*



Ena Oficina de Joenessa:

Informacion sus trabalh, Euròpa, lotjament, ensenhamant, salut e dauti